

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

Broj:

Nikšić,

Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 35 Pravila doktorskih studija, Vijeće Filološkog fakulteta je na CLVI sjednici, održanoj 10. 05. 2022. godine donijelo,

#### O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata **mr Andrijane Baltić**.
2. Prihvata se kao podobna za izradu doktorska teza pod nazivom „**Diskursni prostor i proksimizacija u onlajn izvještavanju o evrointegracijama u Evropskoj uniji i Crnoj Gori**“ i kandidata mr Andrijane Baltić.
3. Prijedlog dostaviti Odboru za doktorske studije i Senatu Univerziteta Crne Gore na dalji postupak.

#### O B R A Z L O Ž E N J E

Vijeće Filološkog fakulteta je na CLVI sjednici, održanoj 10. 05. 2022. godine razmatralo Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze „**Diskursni prostor i proksimizacija u onlajn izvještavanju o evrointegracijama u Evropskoj uniji i Crnoj Gori**“ i kandidata mr Andrijane Baltić.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

V. F. DEKANA

Prof. dr Igor Lakić

UNIVERZITET CRNE GORE  
FILOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITET CRNE GORE  
FILOLOŠKI FAKULTET  
NIKŠIĆ

PRIMLJENO:	9.05.2022.		
ORG. JED.	BROJ	PRILOG	VRIJEDNOST
01	961		


## VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

Predmet: Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata

Vijeću Filološkog fakulteta predlažemo da usvoji Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata mr Andrijane Baltić (obrazac D1).

KOMISIJA ZA DOKTORSKE STUDIJE


Prof. dr Milica Vuković Stamatović



Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović



Prof. dr Neda Andrić



PRIMLJENO:	9.05.2022.		
ORG. JED.:	BROJ:	PRILOG:	VRJEDNOST:
01	961/1		Obrazac D1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata

## OCJENA PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU	
Titula, ime i prezime	Mr Andrijana Baltić
Fakultet	Filološki fakultet
Studijski program	SP Engleski jezik i književnost
Broj indeksa	1/15
Podaci o magistarskom radu	Naslov rada: <i>Upadanje u riječ kao odlika konverzacijskog stila Crnogoraca</i> Oblast: Lingvistika (analiza konverzacije) Odbranjena na: Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2013. godine, pod mentorstvom prof. dr Slavice Perović
NASLOV PREDLOŽENE TEME	
Na službenom jeziku	Diskursni prostor i proksimizacija u onlajn izvještavanju o evrointegracijama u Evropskoj uniji i Crnoj Gori
Na engleskom jeziku	Discourse space and proximisation in online reporting on European integrations in the EU and Montenegro
Datum prihvatanja teme i kandidata na sjednici Vijeća organizacione jedinice	24. 11. 2021.
Naučna oblast doktorske disertacije	Lingvistika
Za navedenu oblast matični su sljedeći fakulteti	Filološki fakultet
A. IZVJEŠTAJ SA JAVNE ODBRANE POLAZNIH ISTRAŽIVANJA DOKTORSKE DISERTACIJE	
<p>Kandidatkinja mr Andrijana Baltić predstavila je polazna istraživanja koja je napisala radeći istraživanje na temu <i>Diskursni prostor i proksimizacija u onlajn izvještavanju o evrointegracijama u Evropskoj uniji i Crnoj Gori</i>. Odbrana polaznih istraživanja održana je 21. 4. 2022. godine u 11 časova, na Filološkom fakultetu, pred komisijom u sastavu: prof. dr Igor Lakić, prof. dr Milica Vuković Stamatović i prof. dr Miodarka Tepavčević. U izlaganju koje je trajalo 25 minuta, kandidatkinja je predstavila teorijski i metodološki okvir istraživanja, te ilustrovala primjenu pomenutih okvira na dijelu korpusa koji će podrobnije ispitati u okviru doktorskog istraživanja. Nakon izlaganja kandidatkinje, komisija je postavila nekoliko pitanja i dala komentare i preporuke koje su od značaja za dalji tok istraživanja na ovu temu. Naime, u diskusiji koja je pokrenuta prilikom odbrane polaznih istraživanja, donijete su sljedeće važnije odluke:</p>	

- naslov teme je preformulisan u odnosu na naslov iz teksta prijave, odnosno skraćen je, u skladu sa preporukom Centra za doktorske studije;
- mentorstvo nad daljim radom kandidatkinje od prof. dr Igora Lakića preuzeće prof. dr Milica Vuković Stamatović. Koleginica Vuković Stamatović značajno je učestvovala i pomogla kandidatkinji u pripremi prijave teme i teksta polaznih istraživanja, a konkretna oblast istraživanja, koja je u tom procesu preciznije određena, pokazala se kao bliska njenim ranijim istraživanjima, s obzirom na to da je koleginica Vuković Stamatović objavljivala na temu diskursa evrointegracija (analiza pojmovnih metafora), ali i konkretno primjenljivala teorije diskursnih prostora i proksimizacije (u analizi migrantskog diskursa), dvije ključne teorije za istraživanje mr Andrijane Baltić. Prof. dr Lakić ima značajan broj mentorstava na doktorskim i magistarskim studijama i trenutno pokriva važnu menadžersku funkciju na Filološkom fakultetu, pa je promjena mentora opravdana i tim razlozima;
- doradeni su ciljevi i hipoteze istraživanja;
- donijete su odluke u vezi sa konačnim sastavom korpusa, u smislu da on obuhvati, pored medijskih tekstova, i saopštenja za javnost sa vladinih portala.

Kandidatkinja je, prije odbrane polaznih istraživanja, Komisiji dostavila tekst polaznih istraživanja, obima 90 stranica, sa 89 referenci. Tekst sadrži uvodni dio doktorske disertacije i primjere analize dijela korpusa.

### B. OCJENA PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

#### B 1. Obrazloženje teme

Od trenutka kada je Crna Gora postala zemlja kandidat za članstvo u EU, stremljenja ka EU i Evropi postala su okosnica gotovo svakog aspekta društvenog i političkog života naše zemlje. U ovom doktorskom istraživanju razmatraće se prikaz Evrope i Evropske unije, te procesa njenog proširenja, u diskursu onlajn izvještavanja o evrointegracijama vladinih i medijskih portala iz Evropske unije (na engleskom jeziku) i Crne Gore. Kako bi se ispitalo na koji je način ovaj diskursni svijet konstruisan, te kako su elementi u tekstu međusobno pozicionirani, a kako autor teksta naspram njih, kandidatkinja će se osloniti na dvije diskursne teorije novijeg datuma: teoriju diskursnog prostora (Chilton 2005, 2014) i teoriju proksimizacije (Cap 2008, 2013, 2014).

Teorija diskursnog prostora zasniva se na pretpostavci da se u diskursu kreira određena vrsta mentalnog prostora u kome je diskursni svijet konceptualno predstavljen i postavljen. On se sastoji od tri presijecajuće ose oko kojih se diskursni svijet konstruiše kroz pozicioniranje elemenata u

tekstu (jedni u odnosu na druge, te u odnosu na poziciju autora teksta). Svaka od tri ose predstavlja skalu relativne distance od deiktičkog centra, odnosno tačke gledišta autora teksta. Ose su: a) prostorna ili socio-prostorna osa (S – prema engl. *spatial*), b) vremenska osa (T – prema engl. *temporal*), i c) evaluativna osa, angažovana u epistemičkom (Ee – prema engl. *evaluative epistemic*) i aksiološkom (Ea – prema engl. *evaluative axiological*) aspektu. Deiktički centar predstavlja trenutnu tačku gledišta autora u društvenom, vremenskom, epistemičnom i aksiološkom prostoru. Udaljenost i ideja o drugačijem ogledu se u kontrastnim prikazima *ovde naspram tamo, ovo naspram ono* ili u odnosu na vrijeme (*sada naspram tada*) i osobu (*mi protiv njih*).

Teorija proksimizacije nadograđuje se na teoriju diskursnog prostora i predstavlja proksimizaciju kao retoričko-pragmatičku strategiju kod koje autor teksta, kako bi legitimizovao neko neposredno protivdjelovanje, diskursno predstavlja i postavlja aktere i pojedinačne događaje na način da je antagonist konstruisan kao prijetnja za entitet označen u deiktičkom centru. Teorija je do sada primjenjivana u analizi migrantskog diskursa, gdje se dolazak imigranata konstruiše kao prijeteći po one koji se nalaze u deiktičkom centru (zapad Evrope). Prepostavka od koje se polazi u ovom doktorskom istraživanju jeste da se ista teorija može primijeniti i na diskurs evrointegracija, s obzirom na to da se proces pristupanja EU dominantno metaforički predstavlja kao kretanje ka EU, pri čemu se ono može doživljavati i kao poželjno, ali i kao i nepoželjno i prijeteće od strane onih koji su protivnici proširenja.

Diskurs onlajn izvještavanja iz Crne Gore otkriva težnju naše zemlje ka ulasku u Evropsku uniju, pa se takvo kretanje iz našeg deiktičkog centra (Crna Gora/Zapadni Balkan) prema EU uglavnom opisuje kao prihvatljivo i poželjno. Sa druge strane, neki tekstovi o pristupanju EU na engleskom jeziku (portali iz EU) sadrže i diskursnu strategiju negativne proksimizacije, odnosno percepciju da naše približavanje EU narušava prostor građana EU (u tom slučaju EU čini deiktički centar, a Crna Gora je periferija u tako konstruisanom diskursnom prostoru). Dinamički proces proksimizacije retorički funkcioniše kroz legitimizaciju određenog društvenog djelovanja, u ovom slučaju opravdavanja političkog djelovanja koje ima za cilj pristupanje EU, ili identifikovanje proširenja kao prijetećeg iz ugla EU kao drugog entiteta.

U duhu kritičke analize diskursa, može se ispitati ideoološki aspekt diskursa onlajn izvještavanja o evrointegracijama. Ovaj diskurs počiva na idejama o Evropi i EU koje pojedinci iznose na osnovu svog odnosa prema drugima, shvatanja tih odnosa, te svog položaja u strukturi društva u kojem žive. Smještajući diskurs o pristupanju Evropskoj uniji u model pomenute koordinantne

geometrije, može se otkriti kako je taj diskurs konstruisan, kako se postiže emocionalna uključenost čitaoca, te u kojoj mjeri diskursni prostor onlajn izvještavanja otkriva sliku Evrope kao *panacea* entiteta ili, s druge strane, nedostižnog koncepta, pri čemu se proksimizacija njemu percipira kao prijetnja.

## B 2. Cilj i hipoteze

Cilj je uz pomoć određenih leksičkih i gramatičkih sredstava mapirati diskursni prostor i kretanje u njemu u tekstovima na temu evrointegracija vladinih i medijskih portala iz EU (na engleskom jeziku) i Crne Gore (na crnogorskom – srpskom, bosanskom, hrvatskom jeziku). Na taj način će se utvrditi koji su entiteti u deiktičkom centru (na proksimalnoj poziciji) i na periferiji tog prostora (na distalnoj poziciji), u spacijalnom, temporalnom i evaluativnom smislu, te kako se pojedini entiteti kreću u tom prostoru prema deiktičkom centru (proksimizacija) i kako se to kretanje percipira (kao poželjno ili nepoželjno). Diskursni prostor i kretanje mapiraće se na osnovu teorije diskursnog prostora i teorije proksimizacije.

U istraživanju se polazi od sljedećih hipoteza:

H1: U diskursu onlajn izvještavanja o evrointegracijama vladinih i medijskih portala iz EU i Crne Gore, društveni akteri nalaze se na proksimalnim i distalnim pozicijama koje se mogu mapirati na prostornom, vremenskom i evaluativnom planu, na osnovu teorije diskursnog prostora.

H2: U diskursu onlajn izvještavanja o evrointegracijama vladinih i medijskih portala iz EU i Crne Gore, društveni akteri se kreću na prostornom i vremenskom planu od distalne ka proksimalnoj poziciji, odnosno deiktičkom centru, što se može mapirati na osnovu teorije proksimizacije.

H3: U diskursu onlajn izvještavanja o evrointegracijama vladinih i medijskih portala iz Crne Gore pristupanje se predstavlja kao poželjno kretanje od deiktičkog centra (Crna Gora/Zapadni Balkan) ka distalnoj tački (EU), odnosno uz pomoć diskursne strategije pozitivne proksimizacije.

H4: U diskursu onlajn izvještavanja o evrointegracijama vladinih i medijskih portala iz EU na engleskom jeziku pristupanje se predstavlja ili kao poželjno kretanje ili kao prijeteće i nepoželjno

kretanje od distalne tačke (Crna Gora/Zapadni Balkan) ka deiktičkom centru (EU), odnosno uz pomoć diskursnih strategija pozitivne i negativne proksimizacije.

### B 3. Metode i plan istraživanja

Ovo doktorsko istraživanje biće zasnovano na korpusu. Sakupljanje korpusa za istraživanje je u završnoj fazi. Kriterijumi po kojima se sakuplja korpus za ovo istraživanje jesu sljedeći:

1. tekstovi su objavljeni u periodu 2019–2021, kako bi bili reprezentativni za najnoviju fazu pristupa zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji;
2. tekstovi su na temu evrointegracija, odnosno proširenja EU;
3. tekstovi su preuzeti sa vladinih i medijskih portala. U slučaju EU, u pitanju su portali Evropske komisije i poznati panevropski onlajn mediji, a tekstovi su na engleskom jeziku. U slučaju Crne Gore, tekstovi su preuzeti sa vladinih portala i poznatijih medijskih portala iz Crne Gore, a tekstovi su na crnogorskom – srpskom, bosanskom, hrvatskom jeziku;
4. nasumičnom metodom uzeto je po deset tekstova koji ispunjavaju kriterijume 1–3, sa 24 portala iz Tabele 1. Pretraga tekstova je vršena uz pomoć alata za pretragu na samom portalu; kriterijum za pretraživanje bio je pojava riječi „EU“ u tekstu.

Portali iz EU	Portali iz Crne Gore
Zvanični portal EU: 1. <a href="https://europa.eu/">https://europa.eu/</a> 2. <a href="https://european-union.europa.eu">https://european-union.europa.eu</a> 3. <a href="https://ecfr.eu">https://ecfr.eu</a>  Panevropski mediji iz EU: 4. <a href="http://euronews.com">euronews.com</a> 5. <a href="http://euroactiv.com">euroactiv.com</a> 6. <a href="http://politico.eu">politico.eu</a> 7. <a href="http://theconversationmagazine.eu">theconversationmagazine.eu</a> 8. <a href="http://euobserver.com">euobserver.com</a> 9. <a href="http://dw.com/en">dw.com/en</a> 10. <a href="http://afd.fr/en">afd.fr/en</a> 11. <a href="http://geopolitica.info/en">geopolitica.info/en</a> 12. <a href="http://english.elpais.com">english.elpais.com</a>	Zvanični portal Vlade Crne Gore: 1. <a href="http://gov.me">gov.me</a> 2. <a href="http://eu.me">eu.me</a>  Onlajn mediji iz Crne Gore: 3. <a href="http://mina.news">mina.news</a> 4. <a href="http://pobjeda.co.me">pobjeda.co.me</a> 5. <a href="http://rtcg.me">rtcg.me</a> 6. <a href="http://vijesti.me">vijesti.me</a> 7. <a href="http://dan.co.me">dan.co.me</a> 8. <a href="http://in4s.me">in4s.me</a> 9. <a href="http://antenam.net">antenam.net</a> 10. <a href="http://cdm.me">cdm.me</a> 11. <a href="http://standard.co.me">standard.co.me</a> 12. <a href="http://portalanalitika.me">portalanalitika.me</a>

Kada je riječ o zvaničnim portalima Crne Gore i EU, u pitanju su zvanične veb-stranice Evropske komisije i Vlade Crne Gore – rubrika: saopštenja za javnost, odnosno saopštenja za medije. Panevropski medijski portali iz EU koji su izabrani za korpus većinom su sa prefiksom euro- ili domenom .eu, ili su u pitanju panevropski mediji koji imaju sjedište u jednoj od velikih država EU

– dw.com ima sjedište u Njemačkoj; afr.fr je francuski medij; geopolitica.info je iz Italije; dok je elpais.com španski portal. Crnogorski portali većinom su određeni domenom .me, dok smo za dva koja nemaju ovaj domen iščitavanjem informacija sa njihovih veb-stranica utvrdili da su u pitanju portali sa sjedištem u Crnoj Gori.

Korpus će biti obrađen i analiziran uz pomoć sljedećih metoda (metodi su navedeni po redoslijedu njihove primjene u ovom istraživanju):

1. deskriptivni metod, koji će se dijelom realizovati i kroz metode korpusne lingvistike (statistička obrada učestalosti leksičkih i gramatičkih kategorija od značaja za analizu, uz pomoć programa *AntConc* i parsera *Claw's* (za engleski jezik), te softvera *Sketch Engine*);
2. Kritička analiza i interpretacija rezultata, u duhu kritičke analize diskursa;
3. Kontrastivni metod – rezultati i nalazi iz dva dijela korpusa (tekstova iz EU i Crne Gore) kontrastivno se posmatraju.

Kvantitativna i kvalitativna analiza biće prisutne kod deskripcije i kontrastiranja dva dijela korpusa, dok će njegova kritička interpretacija biti obavljena kroz isključivo kvalitativnu analizu.

Deskriptivnom metodom izvršiće se analiza na tri nivoa koji se odnose na tri ose koordinatnog sistema, odnosno na proksimizaciju na spacijalnom, temporalnom i evaluativnom planu, pa će to činiti i tri ključne cjeline istraživačkog dijela rada; tri navedena aspekta biće obrađivana po navedenom redoslijedu.

Analiza svakog pojedinačnog nivoa proksimizacije podrazumijeva analizu određenih leksičko-gramatičkih struktura, te ilokucionu i argumentativnu funkciju govornih činova koji se njima realizuju. Nastojaće se osvijetliti to kako određeni jezički izbori definišu određeni događaj koji se nalazi u centru diskursnog prostora, kreirajući evaluativni efekat koji čitaoca podstiče na razmišljanje i dalju interakciju, odnosno akciju. Analiza obuhvata imenice i imeničke sintagme koje predstavljaju protagonistu, kao entiteta unutar deiktičkog centra, kao i one koje predstavljaju antagonistu, odnosno „drugog”, kao entiteta koji je na distalnoj poziciji ili periferiji, odnosno van deiktičkog centra kojem se teži; imenice i imeničke sintagme koje označavaju apstraktne pojmove koje konceptualizuju anticipaciju mogućeg kontakta elemenata unutar i izvan deiktičkog centra; i glagole i glagolske sintagme koji označavaju kretanje ka deiktičkom centru (ili u suprotnom pravcu).

Na planu spacijalne proksimizacije analiziraće se pragmatičke implikacije predloških konstrukcija (u engleskom jeziku), odnosno predloško-padežnih konstrukcija (u našem jeziku), i drugih

strukture koje ukazuju na prostornu orijentaciju diskursnog subjekta. Prema temporalnoj proksimizaciji, scenario predočen na spacijalnom i aksiološkom planu konstruisan je kao primičući ili daleko smješten od deiktičkog centra.

Analiza vremenske proksimizacije viđene kao smanjivanje konceptualnog prostora između događaja na vremenskoj osi i govornikovog „sada”, vršiće se kroz analoški i frazeogramatički pristup. Analoška analiza obuhvatiće kulturno relevantne događaje iz kolektivne memorije. Frazeogramatička analiza će počivati na analizi upotrebe glagolskih vremena, temporalnih deiktika, pridjeva s vremenskim značenjem i predloško-padežnih konstrukcija kojima se događaj pozicionira blizu (bliže) ili daleko (dalje) od sadašnjeg momenta.

Epistemička modalnost posmatra se u odnosu realnost–irealnost, kao konceptualno pomjeranje na epistemičkoj osi tako da situacija postaje dio epistemičke osnove govornika, odnosno element u deiktičkom centru. U tom smislu, sa ovog aspekta analiziraće se kontrafaktualne konstrukcije, uslovne rečenice i negacija. Hipotetički izrazi i kontrafaktuali posmatraju se kao lokacije udaljene od govornika (autora teksta) ili subjekta unutar deiktičkog centra.

Dakle, svaka dimenzija ovako geometrijski pozicioniranog diskursa biće analizirana sa strukturalnog, ali i pragmatičkog aspekta, s osvrtom na ključne oblike koji se mogu okarakterisati kao tipični elementi određene argumentativne strategije.

#### B 4. Naučni doprinos

Diskurs pristupanja Evropskoj uniji istraživan je iz različitih lingvističkih perspektiva, ali do sada nije nijednom analiziran sa aspekta teorija diskursnog prostora i proksimizacije. Principi datih teorija u dosadašnjim istraživanjima bili su fokusirani na migrantski diskurs, kao i diskurs tzv. „rata protiv terora”, u kojima su određeni postupci (antiimigrantska politika, te razne vojne intervencije) jezički pravdani, tj. legitimizovani, predstavljajući ih kao otpor prijetećem fenomenu oličenom u entitetu koji se primiče deiktičkom centru (negativna proksimizacija).

Paralelno sa diskursom negativne proksimizacije biće istraživan i diskurs poželjnog primicanja, odnosno *pozitivne proksimizacije*, kao suprotnog procesa, što je, koliko nam je poznato, prvo istraživanje te vrste uopšte, kao i prvo pominjanje takve diskursne strategije. Akcenat je do sada bio na negativnoj proksimizaciji, kojom se primicanje deiktičkom centru doživljava kao narušavanje ličnog prostora, prostora koji pripada jednoj naciji, kulturi ili društvenoj organizaciji.

Na taj način ovo doktorsko istraživanje ponudiće dopunu teorijskog modela proksimizacije, uključivanjem diskursne strategije pozitivne proksimizacije.

Mapiranje diskursa u prostornu, vremensku i modalnu ravan daje doprinos interdisciplinarnom pristupu kritičkoj analizi diskursa, kojim se jezički kontekst posmatra iz tri ključne dimenzije kojima poimamo svijet, što ide u prilog Hartovoj ideji (2014) da tri ose Čiltonovog koordinantnog sistema (2005) odgovaraju koronalnoj, sagitalnoj i transverzalnoj osi tijela. Analiziranjem diskursa na tri pomenuta nivoa otkriva se trodimenzionalna konceptualna struktura jezika u procesu stvaranja značenja, koja će po prvi put biti osvjetljena u diskursu evrointegracija.

#### B5. Finansijska i organizaciona izvodljivost istraživanja

Smatramo da je istraživanje finansijski i organizaciono izvodljivo. Kandidatkinja je već sakupila većinu relevantne literature. Ona će, takođe, sama finansirati preplatu na softver za analizu korpusa *Sketch Engine*. Studijski boravci u inostranstvu za ovo istraživanje neće biti potrebni.

#### Mišljenje i prijedlog Komisije

Nakon što je pročitala tekst polaznih istraživanja kandidatkinje mr Andrijane Baltić (90 stranica teksta sa citiranih 89 referenci (uglavnom literatura na engleskom jeziku skorašnjeg datuma)) i saslušala njen izlaganje, Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata zaključila je da je **tema *Diskursni prostor i proksimizacija u onlajn izvještavanju o evrointegracijama u Evropskoj uniji i Crnoj Gori*** podobna za doktorsko istraživanje, te da će rezultati ovog istraživanja biti značajni u smislu njihovog naučnog doprinosa s obzirom na to da se kroz ovo istraživanje nudi dopuna postojećih diskursnih teorija kroz identifikovanje i rasvjetljavanje strategije pozitivne proksimizacije, koja do sada u literaturi nije pominjana. Takođe, dvije navedene diskursne teorije do sada nijesu primjenjivane u analizi diskursa o evrointegracijama, što doprinosi originalnosti ovog doktorskog istraživanja.

Kandidatkinja je pročitala značajnu literaturu, koju je sintetički i analitički adekvatno predstavila, kako u tekstu polaznih istraživanja, tako i u njihovoј prezentaciji prilikom odbrane. Postavljeni teorijsko-metodološki okvir istraživanja mr Andrijane Baltić predstavlja odličan temelj za sljedeće faze istraživanja. Prvi rezultati njenog istraživanja ukazuju na to da se kandidatkinja mr Baltić adekvatno oslanja na postojeće teorije, te da adekvatno koristi metode naučnog istraživanja koji su

u ovom pregledu pomenuti. S tim u vezi, imajući u vidu prethodno obrazovanje mr Baltić, te njene potencijale za naučna istraživanja, Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata zaključuje da je kandidatkinja **mr Andrijana Baltić podobna kandidatkinja za izradu doktorske disertacije** navedenog naslova.

Kako se očekuje da će ova doktorska teza pružiti značajne naučne rezultate, Komisija jednoglasno predlaže Vijeću Filološkog fakulteta, Centru za doktorske studije i Senatu Univerziteta Crne Gore temu *Diskursni prostor i proksimizacija u onlajn izvještavanju o evrointegracijama u Evropskoj uniji i Crnoj Gori* kao disertabilnu, a kandidatkinju mr Andrijanu Baltić kao podobnu za izradu doktorske disertacije pomenutog naslova, te preporučuje da ona nastavi rad na sprovođenju ovog istraživanja.

#### Prijedlog izmjene naslova

Novi naslov: *Diskursni prostor i proksimizacija u onlajn izvještavanju o evrointegracijama u Evropskoj uniji i Crnoj Gori*

(Naslov iz prijave: *Analiza diskursa novinskih članaka o pristupanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji na engleskom i crnogorskom jeziku sa stanovišta teorija diskursnog prostora i proksimizacije*)

#### Prijedlog promjene mentora i/ili imenovanje drugog mentora

Novi mentor: Prof. dr Milica Vuković Stamatović, vanredna profesorica na Filološkom fakultetu UCG

Raniji mentor: Prof. dr Igor Lakić, redovni profesor na Filološkom fakultetu UCG

#### Planirana odbrana doktorske disertacije

(godina i semestar) do oktobra 2025. godine

#### Izdvojeno mišljenje

(popuniti ukoliko neki član komisije ima izdvojeno mišljenje)

Ime i prezime

#### Napomena

#### ZAKLJUČAK

Predložena tema po svom sadržaju <b>odgovara</b> nivou doktorskih studija.	<b>DA</b>	NE
--	-----------	----

Tema je originalan naučno-istraživački rad koji odgovara međunarodnim kriterijumima kvaliteta disertacije.	<b>DA</b>	NE
--	-----------	----

Kandidat <b>može</b> na osnovu sopstvenog akademskog kvaliteta i stičenog znanja da uz adekvatno mentorsko vođenje realizuje postavljeni cilj i dokaže hipoteze.	<b>DA</b>	NE
--	-----------	----

#### Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata

Prof. dr Igor Lakić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore	<i>Igor Lakić</i>
Prof. dr Milica Vuković Stamatović, vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore	<i>Milica Stamatović</i>
Prof. dr Miodarka Tepavčević, vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore	<i>Miodarka Tepavčević</i>
U Nikšiću, 29. 4. 2022.	V.F. DEKANA



## PRILOG

<b>PITANJA KOMISIJE ZA OCJENU PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA</b>	
Prof. dr Igor Lakić	<p>Na koji način ćete primijeniti metode kritičke analize diskursa?</p> <p>Na koji način ćete primijeniti softver <i>Sketch Engine</i> u obradi korpusa?</p>
Prof. dr Milica Vuković Stamatović	<p>Da li mislite da u korpusu treba obuhvatiti i tekstove sa vladinih portala (saopštenja za javnost)?</p> <p>Na koji način ćete strukturisati poglavљa koja se tiču tri nivoa analize diskursnog prostora i proksimizacije? Kojim redoslijedom će biti predstavljene leksičke i gramatičke kategorije koje su od značaja za analizu?</p> <p>Na koji način ćete uraditi korpusnu analizu crnogorskih tekstova, s obzirom na to da pomenuti korpusni alati nijesu adekvatni za njih?</p>
Prof. dr Miodarka Tepavčević	<p>Da li ćete u teorijsko-metodološki okvir uključiti dodatnu literaturu sa naših prostora? (kandidatkinji je uručen spisak potencijalne literature)</p> <p>Zašto ste se odlučili za po 120 tekstova iz Crne Gore i EU?</p> <p>Koje sintaksičke aspekte namjeravate da obradite?</p> <p>Na koji način ćete izvesti statističku analizu?</p> <p>Koji će biti praktični doprinos vaše disertacije?</p>
<b>PITANJA PUBLIKE DATA U PISANOJ FORMI</b>	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	

**ZNAČAJNI KOMENTARI**

Prof. dr Miodarka Tepavčević uručila je kandidatkinji spisak literature s kojom bi trebalo dopuniti uvodni dio doktorske disertacije.

Članovi Komisije su se složili da naslov treba preformulisati; da mentorstvo treba da preuzme prof. dr Milica Vuković Stamatović; da u korpus treba uključiti i tekstove sa vladinih portala; da cilj i hipoteze rada treba doraditi – sve ove preporuke primijenjene su u tekstu ovog izvještaja.